

Ugovor o javnoj nabavci za pružanje usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zaposlenih lica na Univerzitetu Crne Gore

Ovaj ugovor zaključen je između:

1. Univerziteta Crne Gore, sa sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjska br. 2, PIB: 02016702, Broj računa: 510-14656-13 i 510-279-76 Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka, koga zastupa prof. dr Vladimir Božović (u daljem tekstu: Osiguranik)

i

2. „Lovćen“ osiguranje AD, sa sjedištem u Podgorici, ulica Slobode 13 A, PIB: 02018560, Broj računa: 510-8173-62, Naziv banke: CKB AD, koga zastupa rukovodilac Odjeljenja za korporativne klijente, Miloš Tomić (u daljem tekstu: Osiguravač).

OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za pružanje usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zaposlenih lica na Univerzitetu Crne Gore, broj 01/14 – 39/2 od 19.02.2026. godine Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj 01/14 – 39/6 od 16.04.2026. godine i ponudi ponuđača "Lovćen" osiguranje AD broj 155543 od 23.3.2026. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora nabavka usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja Usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja - vanbolničko liječenje sa limitom pokrića do 1.000,00 € i sa uključenim sistematskim pregledom za sve zaposlene (1.209 zaposlenih)

Usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja - vanbolničko liječenje sa limitom pokrića do 1.000,00 € i sa uključenim sistematskim pregledom. VANBOLNIČKO LIJEČENJE Vanbolničko liječenje podrazumijeva troškove medicinskog tretmana, odnosno liječenja koji je osigurano lice primilo u zdravstvenoj ustanovi. Usluge vanbolničkog liječenja treba da obuhvataju sledeća osiguravajuća pokrića: 1. Pregled lekara opšte prakse i/ili lekara specijaliste bilo koje specijalnosti po medicinskoj indikaciji i zahtjevu ovlašćenog lekara (da može biti odobren od strane lekara iz Medicinskog kontakta centra osiguranja na osnovu razgovora sa osiguranim licem) 2. Ambulantnu hiruršku intervenciju do 200 (dvesta) eura 3. Dijagnostičke metode, koje zahteva ovlašćeni lekar, a u skladu sa medicinskom indikacijom i dijagnozom: - laboratorijska ispitivanja, i to svu neophodnu laboratorijsku dijagnostiku, - radiološka ispitivanja i to: ultrazvuk (UZ), RTG, rendgenografije, rendgenoskopije, skener (CT) i jedna magnetna rezonanca (MR) za svakog zaposlenog u toku osiguravajuće godine, - endoskopske procedure, - biopsije, - ergometriju, - spirometriju, - EEG, EMG, EMNG, EKG, holter EKG, - ostale medicinski indikovane

dijagnostičke procedure; - 4. Naknadu za ordiniranje tj. davanje terapije lijekovima, od strane nadležnog ljekara ili medicinskih tehničara; 5. Naknadu za medicinsko - tehnička pomagala - privremena i trajna medicinska oprema i protetika propisana od strane ovlaštenog ljekara do 300 eura godišnje. 6. Naknadu za homeopatiju i akupunkturu, kada je pružaju ovlašćeni ljekari do 100 eura godišnje; 7. Naknadu za psihijatrijske usluge i usluge vezane za mentalno zdravlje pri intervencijama u krizama do 100 eura godišnje u slučajevima: - fizičkog zlostavljanja; - silovanja; - smrti člana porodice; - maligniteta. Sistematski pregled mora obuhvatati: Za lica starija od 18 godina-žene 1.Laboratorijske analize-kompletna krvna slika, glukoza, urea, holesterol, urin 2.Ginekoloski pregled, kolposkopski pregled, Papanikolau test 3.Ultrazvucni pregled dojki 4.Utrazvucni pregled abdomena 5.Pregled ljekara interniste sa EKG-om; Lica starija od 18 god.-muškarci 1.Kompletna krvna slika, glukoza, urea, holesterol, urin 2.Pregled urologa 3.Ultrazvuk prostate(za muskarce preko 40god.) ili ultrazvuk testisa za muskarce do 40god. 4.Ultrazvucni pregled abdomena 5.Pregled ljekara interniste sa EKG-om 6.Dopler vrata. Osiguranim slučajem smatra se bolest osiguranog lica koja je nastala i dijagnostifikovana u toku trajanja osiguranja.

Pričekini period (karenca) je 1 dan od početka osiguranja.

Član 2

Osiguravač se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1. ovog Ugovora u svemu prema tehničkoj specifikaciji i prihvaćenoj ponudi "Lovćen" osiguranja AD 155543 od 23.3.2026. godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora, kao i prema uslovima: Opšti uslovi za kolektivno dobrovoljno zdravstveno osiguranje (us-dbz-bvkl/24-12-cg) i Klauzula za osiguranje sistematskog pregleda kod dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (KL-dbz-spr/24-12-cg).

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Za pružene usluge, Osiguravač je dužan ispostaviti Osiguraniku fakturu (premiju osiguranja) potpisanu od ovlaštenog lica, a ista mora sadržati broj Ugovora po kojem se vrši plaćanje. Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1. ovog Ugovora iznosi 279.859,32 eura (jedinična cijena 231,48 eura).

Članom 27 stav 1 tačka 1 Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023. godine i izmjene Zakona 84/24 od 06.09.2024. godine) plaćanja PDV-a su oslobođene usluge osiguranja i reosiguranja, uključujući usluge koje obavljaju posrednici i agenti u osiguranju.

Osiguranik će za usluge koje su predmet javne nabavke plaćanje vršiti u 12 mjesečnih rata, u roku od 15 dana od dana prijema odgovarajuće fakture sa analitikom. Način plaćanja je: virmanski.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 4

Osiguravač prihvata osigurani slučaj na sljedeći način: OSIGURANI SLUČAJ: Osigurani slučaj predstavlja budući neizvjestan događaj kada je nad osiguranim licem usled poremećaja zdravstvenog stanja (bolesti ili povrede) izvršen medicinski opravdan tretman, čije troškove je potrebno izmiriti zdravstvenoj ustanovi ili osiguranom licu. Medicinski opravdan tretman je zdravstvena usluga, medicinsko - tehnička pomagala, sanitetski materijal ili lijek koji: 1. je odgovarajući i neophodan za dijagnozu ili liječenje bolesti u akutnoj fazi ili povrede; 2. je potreban u svrhu ozdravljenja, poboljšanje zdravstvenog stanja i/ili sprečavanja pogoršanja zdravlja osiguranog lica; 3. ne premašuje u obimu, trajanju ili intenzitetu, nivo zaštite koji je potreban za obezbjeđivanje bezbjednog, adekvatnog i odgovarajućeg liječenja; 4. je prepisan od strane ovlašćenog ljekara (treba biti odobren od strane ljekara iz Medicinskog kontakta centra osiguranja na osnovu razgovora sa osiguranim licem) 5. je nastao u toku trajanja osiguravajućeg pokrića; 6. je u skladu sa široko prihvaćenim profesionalnim standardima medicinske prakse u Crnoj Gori (procedure konvencionalne medicine); 7. nije eksperimentalan ili u fazi istraživanja.

Osiguranik prihvata sledeća isključenja: 1. Medicinske usluge bez medicinske indikacije, tj. po želji osiguranika; 2. Preventivni pregledi; 3. Medicinske usluge vezane za prethodna zdravstvena stanja, hronične bolesti ili povrede dijagnostikovane prije početka osiguranja.

MJESTO I ROK IZVRŠENJA

Član 5

Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana zaključenja ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora: Crna Gora, a za usluge pružanja sistematskog pregleda Podgorica i Nikšić.

RASKID UGOVORA

Član 6

Svaka od ugovornih strana ima pravo na raskid ugovora u slučaju nepridržavanja ugovornih obveza duge ugovorne strane.

Osiguranik je dužan da raskine ugovor o javnoj nabavci naročito ako nastupe okolnosti koje za posledicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke i neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama.

Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen, ako je ispunjen jedan ili više sledećih uslova:

Izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora; Izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom; Izmjenom se značajno povećava obim ugovora; promjena privrednog subjekta sa kojim

je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju iz člana 151 stav 1 tačka 4 ovog zakona; ako ponuđač ne izvršava ugovorene obaveze i u drugim slučajevima utvrđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa zakonom.

U slučaju raskida ugovora osiguranik je dužan da obavještenje o raskidu ugovora objavi na ESJN u roku od deset dana od dana raskida ugovora.

Član 7

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne Nabavke u sledećim slučajevima:

- U skladu sa članom 151 stav 1 tačka 2 radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- U skladu sa članom 151 stav 1 tačka 3 kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 8

Osiguravač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 7 dana dužim od roka za realizaciju usluga, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza, koja je bezuslovna i plativa na prvi poziv osiguranika nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

Ako Osiguravač ne preda osiguraniku garanciju za dobro izvršenje ugovora u momentu zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 9

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 stav 3 ZJN ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023. godine i izmjene Zakona 84/24 od 06.09.2024. godine).ništav je.

OSTALE ODREDBE

Član 10

Osiguravač se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od jedne godine po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi poslova i aktivnosti Osiguranika, bez njegove prethodne pisane saglasnosti.

Član 11

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.


Član 12

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o osiguranju i Zakona o obligacionim odnosima.

Član 13

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (2) primjerka za svaku od ugovornih strana.

Osiguranik
Univerzitet Crne Gore - Rektorat
Rektor
prof. dr Vladimir Božović



Osiguravač
"Lovćen" osiguranje AD Podgorica
Rukovodilac Odjeljenja za korporativne klijente
Miloš Tomić